

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ROBA

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca JZU DOM ZDRAVLJA CETINJE sa sjedištem u Cetinju, ulica Vuka Mićunovića bb, PIB: 02082390, Matični broj: 02082390, Broj računa: 535-9550-44, Naziv banke: Prva banka Crne Gore, koga zastupa dr sc Nenad Vušurović, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

TEKOM PROMET DOO sa sjedištem u Podgorici, Kozaračka, Broj računa: 550-2931-20, PIB: 02046733, Naziv banke: Societe Generale Group, koga zastupa ovlašćeno lice Vladimir Rajković (direktor), (u daljem tekstu: Dobavljač).

OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrijednosti broj 920/1 od 21.03.2019. godine;

Ponuda ponuđača Tekom promet DOO Podgorica broj 920/2 od 26.03.2019. godine.

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti broj 920/5 od 27.03.2019. godine.

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka sredstava za higijenu za potrebe Naručioca u svemu prema uslovima postavljenim Zahtjevom broj 920/1 od 21.03.2019. godine koji je objavljen na web sajtu www.dzcetinje.me i prema ponudi dobavljača broj 920/2 od 26.03.2019. godine.

Član 2.

Ovaj ugovor se smatra Ugovorom sa odloženim dejstvom prava i obaveza.

To znači da do momenta poziva od strane ovlašćenog predstavnika Naručioca za isporuku određene robe u magacin Naručioca, ovaj Ugovor ne proizvodi posljedice ni prema kome, niti ko može po osnovu njega tražiti činjenja i nečinjenja ili se pozivati na njegove odredbe.

U slučaju da se Dobavljač ne odazove pozivu, osim u slučaju opravdanih razloga koji će se posebno cijiniti, ugovor se raskida po automatizmu.

Sve naredne isporuke, u ugovorom predviđenom periodu, biće definisane narudžbenicom Naručioca.

Sva roba obuhvaćena specifikacijom mora biti isporučena u skladu sa kvalitetom garantovanim ponudom za nabavku br. 920/2 od 26.03.2019. godine.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3.

Ukupna vrijednost robe, prema prihvaćenoj ponudi br. 920/2 od 26.03.2019. godine iznosi 2.997,90 € (i slovima: dvijehiljadedevetstodevedesetsedam i devedeset eura/centi) sa uračunatim PDV-om.

Član 4.

Ugovorena vrijednost robe podrazumijeva isporuku FCO Naručilac u zgradi JZU Dom zdravlja Cetinje na adresi Vuka Mićunovića bb.
U cijenu su uključeni troškovi ambalaže prikladne za drumski prevoz, troškovi prevoza i osiguranje prilikom transporta.

Član 5.

Ugovorne strane su saglasne da će Naručilac isplatiti ugovorenu cijenu u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja fakture.

Naručilac se obavezuje da sve uplate vrši na žiro računa Dobavljača koji se vodi kod Societe Generale Group banke br. 550-2931-20.

Član 6.

Dobavljač je obavezan da izda fakturu u skladu sa cijenama preciziranim u ponudi i sa pozivom na broj ovog ugovora.

Ukoliko Dobavljač ne naznači referentni broj ovog ugovora, ili iz bilo kog drugog razloga faktura bude izdata ili ispostavljena na nepropisan način, Naručilac ima pravo da vrati fakturu Dobavljaču. U ovom slučaju, Dobavljač je u obavezi da izda novu fakturu.

Dobavljač je u obavezi da ispostavi fakturu sa dovoljno detalja, raščlanjenu po stavkama.

Član 7.

Dobavljač se obavezuje da će robe navedene u članu 1 ovog Ugovora, isporučiti sukcesivno prema potrebi JZU Dom zdravlja Cetinje u roku od 365 dana od dana zaključenja ugovora ili do potrošnje ugovorenih finansijskih sredstava.

Dobavljač se obavezuje da ugovorenu isporuku vrši sukcesivno u roku od 2(dva) dana od momenta dostavljanja pismene narudžbe od strane Naručioca.

Naručilac zadržava pravo prigovora na kvalitet isporučene robe u roku od 3 (tri) dana od dana isporuke iste.

Naručilac je ovlašten da pregleda robu nakon prijema i, ukoliko utvrdi bilo kakav nedostatak o tome obavijestiti Dobavljača. Dobavljač se obavezuje da u roku od 24 sata izvrši adekvatnu zamjenu oštećene ili nedostajuće robe.

Dobavljač odgovara za materijalne nedostatke robe koje je ona imala u momentu prodaje bez obzira da li mu je to bilo poznato.

Materijalni nedostaci postoje:

- ako roba nema potrebna svojstva za njenu redovnu upotrebu

- ako roba nema svojstvo ili odlike koje su izričito ili prećutno ugovorene

- ako je Naručiocu isporučena stvar koja nije saobrazna uzorku ili modelu koji je ugovoren tj. određen Specifikacijom.

Dobavljač garantuje Naručiocu da roba nije predmet prava ili pretenzije nekog trećeg lica odnosno garantuje mu zaštitu od evikcije.

SARADNJA UGOVORNIH STRANA

Član 8.

Ugovorne strane obavještavaju jedna drugu uzajamno i bez odlaganja o svim informacijama, činjenicama ili okolnostima koje sprečavaju ili ometaju izvršenje ugovornih obaveza.

Ugovorne strane su saglasne da razmjenjuju korespondenciju koja se odnosi na izvršenje ovog ugovora preporučenim ili povratnim vredonosnim pošiljkama, faksom ili e-mailom.

VIŠA SILA

Član 9.

Ukoliko nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja obaveza iz ovog Ugovora, obaveze ugovornih strana miruju dok viša sila traje i nijedna ugovorna strana nema pravo na bilo kakvu naknadu zbog neizvršenja obaveze druge strane po ovom osnovu.

Ugovorna strana pogođena višom silom dužna je odmah, pismenim putem, obavijestiti drugu stranu o nestanku, kao i prestanku više sile. U slučaju trajanja više sile duže od 10 (deset) dana, svaka ugovorna strana ima pravo da raskine Ugovor.

Ugovorne strane se ne mogu pozivati na višu silu zbog okolnosti koje su im bile poznate u momentu zaključenja Ugovora i preuzimanju ugovornih obaveza.

UGOVORNA KAZNA

Član 10.

Ukoliko Dobavljač ne isporuči robu u ugovorenom roku, iz razloga za koji je on odgovoran, platiće Naručiocu ugovorenu kaznu, obračunatu na vrijednost robe koja nije isporučena.

Ugovorena kazna se obračunava od prvog dana poslije isteka ugovorenog roka isporuke i iznosi za svaki dan zakašnjenja 2%.

Ukupan iznos ugovorene kazne ne može preći 5% vrijednosti robe na koju se odnosi, u kom slučaju se ugovor raskida po automatizmu, zbog neispunjenja, uz primjenu pravila o naknadi štete.

GARANCIJA

Član 11.

Dobavljač garantuje kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki nedostatak ili izvrši zamjenu robe.

Naručilac je dužan da svaki kvalitativni i kvantitativni nedostatak robe pisano prijavi Dobavljaču, na način iz člana 8 ovog Ugovora, odmah po njenom uočavanju.

RASKID UGOVORA

Član 12.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i zaključuje se na period od godinu dana od dana potpisivanja.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Dobavljač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz ponude Dobavljača,
- U slučaju da se Dobavljač ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla.

ANTI KORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 13

Nepoštovanje antikorupcijskog pravila iz člana 15. Zakona o javnim nabavkama povlači ništavost ugovora.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 14.

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

PRIMJENA PROPISA

Član 15.

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa Crne Gore.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 16.

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

PRIMJERC I UGOVORA

Član 17.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih po 3 (tri) primjerka za Naručioca i Dobavljača.

NARUČILAC

JZU Dom zdravlja Cetinje
Dr sc Nenad Vušurović

Nenad Vušurović



DOBAVLJAČ

Tekom promet doo Podgorica
Vladimir Rajković

Vladimir Rajković